

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great  
Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



**SA EXAM  
PAPERS**



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KREITI YA 12

**SEPEDI LELEMETLALELETŠO LA PELE (FAL)**

**LEPHEPHE LA BOBEDI (P2)**

**DIBOKWANE/HLAKOLA 2018**

**MEMORANTAMO**

**MEPUTSO: 70**

**Palomoka ya matlakala a memorantamo ke 13.**

**KAROLO YA A: PADI****POTŠIŠO YA 1: KGATI YA MODITI – OK Matsepe****1.1 SETSOPOLWA SA A**

- 1.1.1 Mmatshela ke mosadi wa Nkgotlelele, wa bobedi. (1)
- 1.1.2 Segologolo.  
• Kgoro  
• Sefero  
• Lapa  
(TŠE PEDI fela) (3)
- 1.1.3 Ya ka gare.  
• Mmatshela o ikgašitše bogadi ka lebaka la khuduego yeo e bego e rena ka monaganong wa gagwe ka lebaka la lesea la Nkgotlelele le Ntlogele  
• O ya bogadi le go hlapa a se a hlapa ka lebaka la go tlalelwa (3)
- 1.1.4 O na le lenyatšo.  
• O tsena bogadi a sa kokote  
• O bitša monna wa gagwe ka leina, o bitša monna wa gagwe bjalo ka ngwana  
(E TEE fela) (2)
- 1.1.5 Mmatshela o kwele gore Nkgotlelele o belege ngwana le Ntlogele gomme se sa mmefediša. (1)
- 1.1.6 Wa pefelo.  
• Mmatshela o befedišwa ke go kwa gore Ntlogele o belegetše Nkgotlelele ngwana wa mošemane (2)
- 1.1.7  
• Go tšweletša kgopolo ya gore e be e le mosegaregare  
• Ke nako ya 12:00 mosegare (2)
- 1.1.8  
• Mmatshela o hlaswa monna wa gagwe ka ge e le leswafo/lehwepe  
• Nkgotlelele o re kgomo ga e gwerane le pokolo ka lebaka leo o swanetše go nyala lehwepe bjalo ka yena (2)
- 1.1.9  
• Mmatshela o gatelela gore lapa leo ke la gagwe a nnoši  
• O nyaka go gatelela gore go laola yena, e sego Ntlogele (2)

**1.2 SETSOPOLWA SA B**

- 1.2.1
- Nkgotlelele ga a na kgotlelelo ya go dula le mosadi wa go se swane naye
  - Batho ba swanetše go mo kgotlelela le ge a fetoga a tšea sepheto sa go nyaka mosadi yo mongwe (2)
- 1.2.2
- Mosadi wa Nkgotlelele e lego Ntlogele, o boetše gagabo
  - Nkgotlelele o nyaka mosadi wa lehwepe/leswafo (2)
- 1.2.3
- Mmatshepho.
- Bogolo bja ditiragalo tša padi ye di bolela ka yena
  - Matsenong go bolelwa ka yena
  - Go rungwa gape ka yena (3)
- 1.2.4
- Ya papetšo (Go bapetša kgomo le pokolo)
- Go laetša phapano ya Nkgotlelele le kgarebjana yeo go bolelwago ka yona (Ntlogele)
  - Ke go re kgomo e emela Nkgotlelele gomme pokolo e emela Ntlogele, ka go realo Nkgotlelele o bapetšwa le Ntlogele. (E TEE fela) (2)
- 1.2.5
- E utolla dimelo tša baanegwa
  - Mmadi o kwa ditaba ka baanegwa ka bobona
  - E tšweletša maikutlo a baanegwa (3)
- 1.2.6
- Nkgotlelele o ntšhitše dikgomo tša go nyala mosadi yo a mo ratago fela bjale o re ga a sa mo rata
  - Nkgotlelele o thabela ge mosadi yoo a mo nyetšego a sepetše (2)
- 1.2.7
- Mongwadi o re hlalošetša maikutlo a Nkgotlelele ka morago ga go sepela ga mosadi wa gagwe. (1)
- 1.2.8
- Nkgotlelele o bona Ntlogele a se a mo swanela
  - Ntlogele ga se mosadi yo a ka mo agelago motse gobane ga a mo swanela (2)
- [35]**

**POTŠIŠO YA 2: DILO TŠELA KE BATHO – MC Mphahlele****2.1 SETSOPOLWA SA C**

- 2.1.1 (a) Basi ke ngwana wa Meisi yo a kaotšwego ke Makhado mola Mukhabudi e le ngwana wa Makhado.  
(b) Mukhabudi ke ngwana wa Makhado/Morwa le tate. (2)
- 2.1.2 Labohlano mantšibua, ka gaboBasi. (2)
- 2.1.3 Ya ka ntle,  
• Basi o roga Mukhabudi ka mahlapa a go šiiša  
• Mukhabudi le Basi ba bethana ka matswele (3)
- 2.1.4 • Mukhabudi o hlokofaletšwe ke mmagwe  
• Tatagwe o kaotše Meisi, gomme Basi morwa wa Meisie ga a rate Mukhabudi (2)
- 2.1.5 Wa ntwā  
• Basi ka mehla o hlapaola Mukhabudi  
• Mukhabudi o lwa le Basi (3)
- 2.1.6 • Motho a se nyatše yo mongwe ka lebaka la maemo a gagwe  
• Motheo wa bophelo ke tlhompho (2)
- 2.1.7 • Mukhabudi a ka rakwa ka lapeng la boBasi  
• Mashudu a ka otlā Mukhabudi gobane a lwele le Basi ka gagabo (2)
- 2.1.8 • Go betha motho ka mokgwa wo o ratago  
• Go itirela boithatelo ka motho (2)

**2.2 SETSOPOLWA SA D**

- 2.2.1 Go swara bašomedi bošaedi. (1)
- 2.2.2 Sebjalebjae  
• Boweithara  
• Dithekisi  
• Paki  
• Maphodisa  
• Maina (baase, Boy)  
• Diranta  
(TŠE PEDI fela) (3)
- 2.2.3 Makhado (Mashudu).  
• Ditiragalo ka moka di godimo ga gagwe  
• O tšwelela mathomong a padi o fihla le yona mafelelong (3)
- 2.2.4 • Bašomi ba Popo ba be ba phela boima  
• Popo o nyaka ba bolela maaka pele ga maphodisa (2)

- 2.2.5 Ke lefšega.  
• Ge a bona ditiro tša Mukhabudi o fetola maitshwaro a gagwe ka ge a nagana gore Mukhabudi o ile maphodiseng  
O na le maaka.  
• O botša badiredi go re ba tle ba botše maphodisa go re o ba swere gabotse  
(Karabo E TEE fela) (2)
- 2.2.6  
• Sekafoko sa mathomo se tšweletša Popo e se seo a lego sona ka ge a kgopela badiredi ba gagwe mola ka mehla a sa arabišane le bona  
• Sekafoko sa bobedi se tšweletša Popo e le motho wa go hloka botho wa go se arabišane le badiredi ba gagwe (2)
- 2.2.7 Mongwadi o hlaloša ka mokgwa woo Mukhabudi a bego a befetšwe ka gona. (1)
- 2.2.8 Manyami.  
• Go sa na le batho ba go ba le kgethologanyo  
• Popo o kgopela tshwarelo fela o sa fa ditaello tša go se nyake dipotšišo (3)  
[35]

**PALOMOKA YA KAROLO YA A: 35**

**KAROLO YA B: TIRAGATŠO/TERAMA****POTŠIŠO YA 3: *DI ŠITILE PHAAHLA* – SN Tseke****3.1 SETSOPOLWA SA E**

- 3.1.1 Kgorong.  
• Lehlanye o kokobane kgorong a nnoši moo a hwetšwago ke Namele a sa bolela a nnoši (2)
- 3.1.2 O a tshepega.  
• Namele o lokologa go mmotša diphiri  
• Ga a nyakišiše ditaba le ge a ekwa Tlhakolane a sebaseba le mmagwe (3)
- 3.1.3  
• E hlahla babadi  
• E hlaloša ditiragalo tša tiragatšo  
• E utolla dimelo tša baanegwa  
• E tšweletša maikutlo a baanegwa  
(TŠE PEDI fela) (2)
- 3.1.4 Thulano ya ka gare.  
• Lehlanye o belaela go tseba lebitla la badimo ba boTlhakolane  
• O tšhaba go botšiša mmagoTlhakolane gobane o tla re o a mo kodutla  
• O belaela go maitshwaro a Tlhakolane a go utswa (4)
- 3.1.5 Ee.  
• Poledišano ke ye kopana  
• Baanegwa ga se ba bantši  
• Ga go na ditšhitišo (3)
- 3.1.6 O na le sephiri  
O a kwešiša (2)
- 3.1.7 A manyami.  
• Segwera sa gagwe le barutwana ga se sa maleba  
• Ga a dire ditokišetšo tša go ruta barutwana  
(E TEE fela) (2)

**3.2 SETSOPOLWA SA F**

- 3.2.1
- E utolla dimelo tša baanegwa
  - E tšweletša maikutlo a baanegwa
  - Mmadi o kwa ditaba ka baanegwa ka bobona (3)
- 3.2.2
- (a) Mašutša le Mokhuša ke barutiši.
  - (b) Mašutša ke hlogo ya sekolo mola Tlhakolane e le morutwana (2)
- 3.2.3
- Mašutša o reta barutwana ka tše di botse tše ba di dirago
  - O ba hlalošetša ka dipeakanyo tša tšwelopele ya sekolo (2)
- 3.2.4
- Pefelo ya barutwana e tla okobala
  - Barutwana bao ba ngwadilego lengwalo ba ka biletšwa ofising go sekišwa (2)
- 3.2.5
- Namele o swara dikopano tša sephiri le barutwana
  - Barutwana ba tšhošetša Namele ka go re ba tlo tšweletša mangwalo a marato a sephiri le basetsana ba sekolo
  - Namele o thušitše barutwana go ngwala lengwalo la dipelaelo la go ya go hlogo ya sekolo. (3)
- 3.2.6
- Ee.
- Ga a nyake go ba laetša gore o befetšwe gobane pefelo ya bona e ka golela godimo
  - Go se laetše pefelo ga gagwe go tla dira gore a nyakišiše Namele gabotse (2)
- 3.2.7
- Motho a kgone go laola maikutlo a gagwe
  - Bašomišanemmogo ba swarane ka diatla tše pedi ka nako ya mathata (2)
- 3.2.8
- Mmadi o be a nagana gore Mašutša o tla befelwa kudu morago ga go bala lengwalo la barutwana (1)

**[35]**

**POTŠIŠO YA 4: GA LE BATSWADI BA SELO – Phillip Mothupi****4.1 SETSOPOLWA SA G**

- 4.1.1 Sebjalebjaale.  
• Moruti (2)
- 4.1.2 O na le leago.  
• O bitša moruti go tlo lokiša ditaba tša lapa la gagwe  
• O ikiša fase, o a ithapeletša ge monna wa gagwe a bolela (3)
- 4.1.3  
• Go utolla dimelo tša baanegwa  
• Go tloša ditšhitišo  
• Go hlaloša ditiragalo  
(TŠE PEDI fela) (2)
- 4.1.4  
• Gobane moruti o tlile lapeng la gagwe a se a rerišwa  
• Go itshesengwa gore batho ba tlo tseba bošaedi bjo a bo dirago ka lapeng la gagwe  
• O kwešiša gore moruti o tlile go mo kgala  
(TŠE PEDI fela) (2)
- 4.1.5 Wa pefelo.  
• Setongwane o befedišwa ke mosadi ge a tšama a bolela ka ditaba tša lapa la bona  
• O befedišwa ke ge moruti a itira mmaditsela wa ditaba tša lapa la gagwe (3)
- 4.1.6 Ee.  
• Poledišano ke ye kopana  
• Baanegwa ga se ba bantši  
• Ga go na dithitišo.  
(TŠE PEDI fela) (2)
- 4.1.7  
• Batswadi ba tšee maikarabelo a go šireletša bana ba bona kgahlanong le tlaišo  
• Go foraforetšwa ka pipamolomo go ka go iša kgolegong  
• Batho ba swanetše go bega tiragalo ye nngwe le ye nngwe ye mpe  
(TŠE PEDI fela) (2)
- 4.1.8  
• Setongwane o swaretšwe go rekišiša Pulane bjala a sa le ka tlase ga mengwaga ye lesomeseswai le go šireletša Phafana  
• Nkareng o swaretšwe go se bege tlhorišo ya Pulane maphodiseng e le ge a rapeletša lenyalo (2)

**4.2 SETSOPOLWA SA H**

- 4.2.1
- E utolla dimelo tša baanegwa
  - E tšweletša maikutlo a baanegwa
  - Mmadi o kwa ditaba ka baanegwa ka bobona (3)
- 4.2.2
- (a) Setongwane ke tatagoPulane/Pulane ke morwedi wa Setongwane
  - (b) Nkareng ke mmagoPulane/Pulane ke morwedi wa Nkareng (2)
- 4.2.3
- Setongwane o leka go huetša Nkareng gore ba se iše taba ya go katwa ga Pulane maphodiseng.
  - Nkareng o utulutše sephiri sa Setongwane sa go tšea pipamolomo ya go tswa go Phafana (2)
- 4.2.4
- Setongwane a ka swarwa ka ge a amogetše pipamolomo gore a se swariše Phafana
  - Lapa la bona (Setongwane le Nkareng) le ka thubega ka lebaka la go se tshepagale ga Setongwane (2)
- 4.2.5
- Pulane o katilwe ke Phafana
  - Setongwane o amogetše tšhelete ya pipamolomo go tšwa go Phafana ya go fediša molato
  - Pulane o boditše mmagwe gore tatagwe o tseba ka go katwa ga gagwe (3)
- 4.2.6
- Ee.
- Go šireletša morwedi wa gagwe
  - Ke mohlala go basadi ba bagwe gore ba eme kgahlanong le tlaišo ya bana le basadi (2)
- 4.2.7
- Motswadi o swanetše go tšea maikarabelo ka ngwana wa gagwe go swana le Nkareng
  - Tšhelete e ka rekiša bophelo bja motho (2)
- 4.2.8
- O ikana go šireletša morwedi wa gagwe. (1)
- [35]**

**PALOMOKA YA KAROLO YA B: 35**

**KAROLO YA C: KANEGELOKOPANA****POTŠIŠO YA 5: KHUPAMARAMA – Mamphoku Mamabolo****5.1 'BOGADI KE PETSE' – MS Madiba****SETSOPOLWA SA I**

- 5.1.1 Ke balekane. (1)
- 5.1.2 Ya ka gare.  
 • Mahlomola ga a tsebe gore a tshepe mang gare ga mosadi wa gagwe le mmagwe goba banababo (2)
- 5.1.3 Ka gae/lapeng labo Mahlomola. (1)
- 5.1.4 O na le maaka.  
 • O botša Mahlomola maaka gore Ntholeng o tsoga mosegare mola Ntholeng a tsoga mesong  
 • O botša Mahlomola maaka a gore Ntholeng o mo tima dijo le gore ga a hlwekiše ngwako (3)
- 5.1.5  
 • Go tšweletša dimelo tša baanegwa  
 • Go anega ditaba  
 • Go hlaloša ditiragalo  
 • Go tšweletša maikutlo  
 (TŠE THARO fela) (3)
- 5.1.6 Kgakanego.  
 • Mahlomola ga a tsebe gore a tshepe mang (2)
- 5.1.7  
 • O hlomola pelo gobane o nyaka go thekga mosadi wa gagwe kgahlanong le tlaišo ya ba gabo  
 • O hlomola pelo gobane o nyaka go laetša lerato go mmagwe le banababo (2)
- 5.1.8  
 • Motho a se kitimele go tšea sepheto  
 • Bogadi ga go na bjo bobose (Bogadi go gadikwa dithotse) (2)
- 5.1.9 Balekwa ba tla tšweletša dikgopolo tša go fapana. Mohlala:  
 Ee,  
 • Ntholeng ga a ipshine ka bogadi  
 • O nyaka go ipshina le monna wa gagwe lapeng la bona  
 Aowa.  
 • Mosadi ke go kgotlelela tša bogadi  
 • Ntholeng ga a swanela go hlwa a botša monna wa gagwe ka dikgohlano tša basadi. (2)

**5.2 'O MO TŠHABE PARAPARA' – M Mamabolo****SETSOPOLWA SA J**

- 5.2.1 (a) Sethekhu ke tatago Kgokološane  
(b) Khazoro ke motswala wa Mampara. (2)
- 5.2.2 Ya sebjalebjaale.  
  - Sepetlele
  - Sethunya
  - Kgolego
(4)
- 5.2.3 Sethekhu. (1)
- 5.2.4 Pebofatšo.  
  - Fišafiša
  - Ba a hlokofafelwa
(3)
- 5.2.5 Thulanontle.  
  - Mokgalabje Setheku o kokota Mampara ka bokamorago bja sethunya.
(2)
- 5.2.6 Manyami  
Setheku o hlokofalelwa ke bana. (2)
- 5.2.7 O fegile babadi gobane:  
  - Ga ba tsebe gore go diragetše eng ka morago ga go se direle mosadi wa gagwe setšhila
  - Ga ba tsebe gore Sethekhu o šetše a phela bjang ka morago ga go hlagelwa ke mahu a go se fele
  - Ga ba tsebe gore na Sethekhu o ile a kgopela tshwarelo go Mampara
(3)

**[35]****PALOMOKA YA KAROLO YA C: 35**

**KAROLO YA D: THETO*****DIRETO TŠA SESOTHO SA LEBOA – Prof. DM Kgobe*****POTŠIŠO YA 6****6.1 'Motsemollakoma' – NS Puleng**

- 6.1.1 Ke thetotumišo ya sebjalebjaale.  
 • Moreti o tumiša bose le botse bja Gauteng  
 • Diteng tša sereto di tšweleditšwe ka mantšu a sebjalebjaale, mohlala: Taamane, gauta, boAusi, bjalo bjalo (2)
- 6.1.2 • Masogana a lebetše mo ba tšwago ka lebaka la boipshino  
 • Batswadi ba emetše go romelwa dijo/tšhelete (E TEE fela) (1)
- 6.1.3 Bangwe ke ...  
 Bangwe ke ...  
 Bangwe ke ...  
 • Ke poeletšothomi  
 • Ke poeletšo ya sekafoko  
 • Mohola wa yona ke go gatelela dikgopolo  
 • Go tlemaganya dikarolometara  
 • Go fa mošito  
 (E TEE fela) (4)
- 6.1.4 • Boikgantšho bja makgarebe  
 • Ke ba babotse  
 • Ba laetša bogolo  
 (TŠE PEDI fela) (2)
- 6.1.5 Wa boikgantšho  
 • Ba apara diaparo tša maemo gore ba kgone go bonwa gabotse  
 • Masogana a kgantšhetša makgarebe ditšhelete tša bona (3)
- 6.1.6 Dimpana ke marokoroko, malwetši ke malwetši  
 Dimpana ke marokoroko/malwetši ke malwetši (2)
- 6.1.7 • Go tiisetša/gatelela kgopolo  
 • Go tlaleletša kgopolo (2)
- 6.1.8 • Batho ge ba ile sekgoweng ba se lebale gore ba ile go selela bana  
 • Bana bao ba sa fepšego gabotse ba ka fetelwa ke malwetši (2)

**LE**

**6.2 'Matete a lefase' – NS Puleng**

- 6.2.1 Morena mahlo a ka a mpontšha  
Mabohlatse a atla tšago, Ramaru;
- Go laetša go re kgopolo ya mothalotheo wa ka godimo e fetela mothalotheo wa go latela (2)
- 6.2.2
- Ditematheto tše tharo
  - Methalotheo ye 36
  - Methalotheo ye mekopana le ye metelele (3)
- 6.2.3
- Re bjala swiswing/re buna pepeneneng re-  
-ng  
(E TEE fela) (2)
- 6.2.4
- Mothofatšo
  - Go nontšha le go tsefiša polelo (2)
- 6.2.5
- Mohlodi wa lefase ke Modimo
  - A buša a bopa motho go lona lefase (2)
- 6.2.6 Lethabo
- Modimo o hlotše dilo tša lefaseng ka bokgwari
  - Modimo o hlotše motho go hlokomela/laola diphedi tša lefase (3)
- 6.2.7
- Nyepo e dirišitšwe go laetša gore lerato la Modimo ga le hlalošege/Ke khupamarama
  - Baletše e dirišitšwe go laetša gore matšatši a bona a bophelo a ka fokotšwa/Palo ya matšatši a bona e tsebja ke Modimo
  - Hlabiša e dirišitšwe go laetša go thabiša/kgotsofatša (3)

**[35]**

**PALOMOKA YA KAROLO YA D: 35**  
**PALOMOKA YA TLHAHLOBO: 70**